

**PITANJA ZA PISMENI I USMENI ISPIT, LISTA PROPISA I LITERATURE IZ
OBLASTI IZ KOJE ĆE SE POLAGATI USMENI I PISMENI ISPIT ZA RADNO
MJESTO – FAKTURISTA**

1. Fakturisanje zdravstvenih usluga u FBiH vrši se prema?
2. Ko je odgovoran za tačnost šifre zdravstvene usluge na fakturi?
3. Kada se bolnička usluga NE MOŽE fakturirati ZZO?
4. Ugovorni partner bolnica za naplatu zdravstvenih usluga osiguranim licima je?
5. ZZO KS je vratio fakturu zbog pogrešno navedene šifre usluge. Kako fakturista treba postupiti?
6. Ako je pacijent osiguranik drugog kantona, da li zdravstvena ustanova pruža zdravstvenu uslugu i kome istu fakturiše?
7. Pacijent je osiguran kod ZZO KS, hospitaliziran u zdravstvenoj ustanovi. U medicinskoj dokumentaciji nedostaje jedna ključna procedura, ali je ista izvršena. Kako fakturista treba postupiti?
8. Koji dokument je OBAVEZAN za međukantonalno fakturisanje?
9. Iz sredstava Fonda solidarnosti finansiraju se?
10. Koja od sljedećih država NIJE među onima sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju (prema aktuelnoj listi)?
11. Sporazumi o socijalnom osiguranju omogućavaju?
12. Kada bolnica može ostvarivati prihod od stranih državljana?
13. Ko su potpisnici Sporazuma o međukantonalnom fakturisanju zdravstvenih usluga u Federaciji BiH?
14. Šta je neophodno pribaviti prije pružanja zdravstvene usluge čija vrijednost prelazi 300 KM?
15. Kada se saglasnost ZZO-a ne zahtijeva za uslugu veće od 300 KM?
16. Kada zdravstvena ustanova prijavljuje hitni stacionarni prijem pacijenta ZZO-u?
17. U vezi sa povratom faktura od strane nadležnog kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO), koja izjava je tačna?
18. Da li se Tarifa zdravstvenih usluga primjenjuje na zdravstvene usluge koje se finansiraju iz fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine?
19. Šta nije sadržano u cijeni BO dana i fakturiše se posebno?
20. Kako se fakturišu lijekovi čija potrošnja tokom hospitalizacije prelazi iznos od 20 KM?
21. Koji materijal se posebno fakturiše i nije uključen u cijenu BO dana?
22. Kada se dijagnostičke i laboratorijske pretrage posebno fakturišu?
23. Šta je sadržano u cijeni BO dana?
24. U čemu je izražena vrijednost zdravstvenih usluga i potrošnog materijala iz Tarife?
25. Kako se izračunava cijena zdravstvenih usluga i potrošnog materijala?
26. Kolika je vrijednost boda utvrđena Odlukom o primjeni Tarife zdravstvenih usluga u FBiH za osigurana lica van domicilnog ZZO?
27. Ko je obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u BiH?
28. Rok za podnošenje mjesečne PDV prijave je?
29. Šta je osnovni cilj Zakona o fiskalnim sistemima FBiH?
30. Knjigovodstvena isprava mora biti?
31. PDV se plaća na?
32. Obveznik PDV-a može odbiti predporez ako?
33. Obveznik fiskalizacije dužan je evidentirati promet?

34. Prema Zakonu o finansijskom poslovanju FBiH, plaćanja između pravnih lica moraju se vršiti?
35. Knjigovodstvene isprave se moraju čuvati najmanje?
36. Kada nastaje obaveza za PDV kod isporuke dobara?
37. Prema Zakonu o fiskalnim sistemima, obveznik je dužan čuvati fiskalne izvještaje najmanje?
38. Ko ima obavezu izdavanja fiskalnog računa?
39. Kada se fiskalni uređaj mora servisirati?
40. Ko vrši kontrolu nad primjenom Zakona o fiskalnim sistemima FBiH?
41. U sistemu PDV-a, obveznik je dužan izdati račun?
42. Ko donosi Pravilnik o fiskalnim uređajima?
43. Da li se lijekovi u Bosni i Hercegovini fakturišu sa PDV-om?
44. Koja PDV stopa se primjenjuje na lijekove u BiH?
45. Da li su zdravstvene usluge u Bosni i Hercegovini oslobođene plaćanja PDV-a?
46. Koje zdravstvene usluge su oslobođene PDV-a prema propisima BiH?
47. Koja zdravstvena usluga nije oslobođena PDV-a?
48. Kako fakturista treba postupiti ako usluga nije obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem?
49. Od kojih elemenata se sastoji Fiskalni sistem?
50. Koliko znakova sadrži identifikacijski broj fiskalnog uređaja?
51. Šta znači oznaka „IBFU“?
52. Šta znači oznaka „IBFM“?
53. Posljednji znak kod IBFM može biti?
54. Klijent je dužan da odštampani ili pisani fiskalni račun uzem i čuva u krugu od?
55. Šta znači oznaka „PU“?

Literatura:

- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene novine FBiH” br. 15/21 od 24.2.2021.).
- Zakon o finansijskom poslovanju FBiH („Službene novine FBiH“ broj 48/16 od 22.6.2016).
- Zakon o fiskalnim sistemima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj 81/09)
- Pravilnik o fiskalnim sistemima („Službene novine FBiH“ broj 50/20, 92/20 i 28/21)
- Pravilnik o fiskalnim dokumentima („Službene novine FBiH“ broj 50/20, 92/20 i 28/21)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost BiH („Službeni glasnik BiH” broj 9/05, 35/05 100/08, 33/17, 46/23, 80/23 i 20/25).
- Pravilnik o fakturisanju i izdavanju poreskih računa, Porezna uprava FBiH
- Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH», broj 38/16 (18.5.2016.).
- Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 6/17, 3/19 i 37/24)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/10 i 75/2013).

- Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 72/15, od 18.09.2015. godine, Izmjene i dopune broj 82/15, od 23.10.2015. godine)
- www.arz.gov.ba
- Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada (Službene novine FBiH broj 41/01, 14/17, 88/18, 27/22 i 94/24)
- <https://zzofbih.ba/dokumenti-zavoda/#tarife>
- <https://zzofbih.ba/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2022/06/06-Uputstvo-za-primjenu-Tarifa-ok.pdf>
- https://zzofbih.ba/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/11/Odluka_o_primjeni_Tarife_.pdf